



Vanhwanyana na mbuti




Gabogaisane Sikhipa





Fifi na Mimi i varisi. Va risa timbuti erivaleni.






Va tshamela ku yisa timbuti eku dyeni.

Mimi u gada mbuti.



Mbuti yi sungula ku tsutsuma na yena
enhlaneni.

Mimi u wile ehenhla ka mbuti.





Fifi u yimile hi le kulenyana.

U langute Mimi na mbuti.



Fifi a hlekekelela na ku vumbuluka na nkumba wa yena.





Loko Mimi a ha ri ehansi, ku sungule ku na
mpfula.

Fa fa fa! Yi na!



Fifi na Mimi va chayerile timbuti ti ya kaya.

Va hundzile hi le gojini.





Mbuti yin'we yi werile egojini.


Va ringetile ku yi koka yi huma.





Mimi u hluvurile nkumba wa yena.

Va kokile mbuti hi nkumba.





Vanhwanyana va tsakamile.

Va tlakurile mbuti hi nkumba.



Va tsutsumerile ekaya.

A va tsakamile swinene.

